



Tradicionalni poljoprivredni pejzaži u Crnoj Gori



Izdavači:

EXPEDITIO, Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva,
Maslinarsko društvo „Boka“, Fondacija Petrović Njegoš

Urednice: Aleksandra Kapetanović, Marija Nikolić, Biljana Gligorić, Tatjana Rajić

Fotografije: EXPEDITIO, Anton Gula Marković (naslovna), Wiwik Dharmiasih (str. 11),
Fotolia (str. 4-9)

Štampa: Biro Konto, Igalo, Crna Gora

Tiraž: 1000 primjeraka

Mjesto i godina izdanja: Kotor, 2018.



This project is funded by the European Union.

This booklet has been produced with the assistance of the European Union, ORCA and partners of a regional Consortium, implementing the “Sustainable Agriculture for Sustainable Balkans: Strengthening advocacy capacities of CSOs and developing policies in the Western Balkans” project. The contents of this booklet is the sole responsibility of EXPEDITIO, NAPREDAK Gornja Lastva and Olive Growers Association BOKA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, ORCA or the partners of the Consortium.



Fotografija na naslovnoj strani: Gornja Lastva



Tradicionalni
poljoprivredni
pejzaži
u Crnoj Gori

Poljoprivredni pejzaži

"Poljoprivredni pejzaži su svjedočanstvo duge istorije interakcije ljudi i zemljišta; to su često jedinstveni primjeri zajedničkog života ljudi i prirode i njihovog međusobnog uticaja. Oni pokazuju bogatstvo raznovrsnosti kulture i pejzaža, sisteme održivog korišćenja zemljišta i u nekim slučajevima svakodnevnu borbu ljudi za opstanak u ekstremnim klimatskim i životnim uslovima."

(World Heritage, broj 69, 2013, <https://whc.unesco.org/en/review/69/>)



Batad, Filipini



Folegandros, Grčka



Yunnan, Kina



Dolina Rajne, Njemačka



Öland, Švedska



Pirineji, Francuska

Ljudska kultura i razvoj neraskidivo su povezani s razvojem poljoprivrede. "Prošlo je oko 12 000 godina otkad su ljudi napustili lovačko-sakupljački način života. Naučili su da čuvaju sjeme od sezone do sezone i da ga siju, što je značilo da, umjesto stalne potrage za hranom, mogu ostati na jednom mjestu. Mogli su se koncentrisati na izgradnju svojih zajedница i, istovremeno, na razvoj poljoprivrednih sistema koje su prilagođavali lokalnim klimatskim uslovima, što im je omogućilo ne samo da prežive već i da napreduju na zemlji na kojoj su se nastanili. Sa svakom generacijom koja je

unapređivala znanja prethode, ovi mudri sistemi nose da sobom autohtonu znanje sakupljano vjekovima."

(Accenting the 'culture' in agriculture, FAO)

Tako su tokom vremena širom svijeta nastali **specifični**



Dolina Douro, Portugalska

poljoprivredni sistemi i pejzaži, koje su stvarale, oblikovale i održavale generacije ratara i stočara koristeći različite prirodne resurse i načine upravljanja prilagođene lokalnim uslovima.

Poljoprivredna aktivnost i razvijeni poljoprivredni sistemi nijesu zasluzni samo za obezbeđivanje hrane i egzistencije ljudima, nastanak autohtonih sistema znanja, otpornost ekosistema i očuvanje biodiverziteta, već i za stvaranje izuzetnih **pejzaža**.

Tradicionalni poljoprivredni pejzaži koji su nastajali tokom istorije kroz različite poljoprivredne aktivnosti ljudi na određenom prostoru predstavljaju primarni oblik **kulturnog pejzaža**.

Polazeći od šire definicije kulturne baštine koja "obuhvata sve vidove životne sredine nastale interakcijom

čovjeka i prostora tokom vremena" (Okvirna konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo – Faro konvencija, 2005), kulturni pejzaž predstavlja najširu i najobuhvatniju kategoriju kulturne baštine.

Kulturni pejzaži predstavljaju "kombinovana djela prirode i čovjeka. Oni ilustruju



Lavaux, Švajcarska

razvoj ljudskog društva i naselja tokom vremena, pod uticajem fizičkih ograničenja i/ili mogućnosti njihovog prirodnog okruženja, kao i uzastopnih društvenih, ekonomskih i kulturnih snaga, kako spoljašnjih tako i unutrašnjih."

(Operativne smjernice za primjenu Konvencije o Svjetskoj baštini)

Međunarodni kontekst



Batad terasasta polja riže, Filipini

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – **UNESCO** je još 1972. godine donijela **Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine**. Najznačajnija osobina Konvencije je da u jednom dokumentu sažima konцепције zaštite prirode i očuvanja kulturnih dobara. Konvencija prepoznaje način na koji ljudi djeluju na prirodu i priroda na ljude, kao i osnovnu potrebu za očuvanjem ravnoteže između njih.



Konvencija o svjetskoj baštini dopunjena je 1992. godine uvođenjem pojma kulturnog pejzaža. Pojam kulturni pejzaž obuhvata raznovrsnost ispoljavanja interakcije između ljudi i njihovog prirodnog okruženja.

Poljoprivredni pejzaži pripadaju kategoriji organski razvijenih pejzaža, koji su rezultat privrednih aktivnosti. Mnogi od njih su kontinuirani pejzaži, koji još uvijek imaju aktivnu ulogu, dok ima i reliktnih (ili fosilnih) pejzaža čiji je razvojni proces došao do kraja u nekom trenutku u prošlosti.

Danas 13% područja Svjetske



Yunnan, Kina



Cinque Terre, Italija

baštine predstavljaju dobra koja imaju poljoprivredne i/ ili pastoralne karakteristike. Skoro 75% svih kulturnih pejzaža na Listi Svjetske baštine imaju neke poljoprivredne ili pastoralne osobine, iako one ne moraju biti glavni razlog za upis. Analiza područja na nacionalnim Listama potencijalnih dobara pokazuje da 10% od njihovog ukupnog broja imaju poljoprivredni ili pastoralni značaj.

Da bi se sačuvali i potpomogli sistemi poljoprivredne baštine u svijetu, kao odgovor na globalne trendove koji ugrožavaju porodičnu poljoprivrednu proizvodnju i tradicionalne poljoprivredne sisteme, 2002 godine, tokom Svjetskog samita o održivom razvoju u Johanesburgu, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija – FAO pokrenula je Inicijativu globalnog partnerstva za zaštitu i prilagođeno upravljanje **Globalno važnim sistemima poljoprivredne baštine - GIAHS.**



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Globally Important
AGRICULTURAL
HERITAGE
Systems

Opšti cilj GIAHS programa je da identificuje i zaštići Globalno važne sisteme poljoprivredne baštine i pejzaže koji su sa njima povezani, da zaštići poljoprivredni biodiverzitet i sisteme znanja putem uspostavljanja dugoročnog programa za podšku takvih sistema i za unapređenje dobrobiti na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou koje proističu iz dinamične zaštite, održivog upravljanja i unapređenja održivosti ovih sistema.

Do sada je već oko 50 lokaliteta iz cijelog svijeta prepoznato kao GIAHS.



Subak sistem na pirinčanim poljima, Bali

Vrijednosti i značaj tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža

Poljoprivredni pejzaži su odraz ljudi, zajednice koja ih je stvorila, njihovih potreba i vještina.

Poljoprivredni pejzaži istovremeno formiraju i odražavaju identitet i ljudi i prostora. Oni su simboli trajanja i pripadanja ljudi nekome prostoru, simboli njihovoga truda i teškoga rada, simboli poštovanja prirode i tla..

Poljoprivreda prostor oplemenjuje, izdiže ga na nivo kulturnoga dobra, hrani čovjeka...

Tradicionalni poljoprivredni pejzaži doprinose vrijednosti ukupnog kulturnog pejzaža. Uz to oni predstavljaju osnovne resurse teritorije.



Costiera Amalfitana, Italija

Tradicionalni poljoprivredni pejzaži u Crnoj Gori



Katun Dugi doc, Boka Kotorska

Primjeri očuvanih tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža postoje danas i u velikom dijelu Crne Gore. Posebno je značajna njegova izrazita raznovrsnost na relativno malom prostoru.



Maslinjaci, Dobre vode, Bar



Gornji Stoliv, Boka Kotorska



VInogradi, Crnica




Smokovci, iznad Skadarskog jezera



Okolina Nikšića



Lješanska nahija



Kraški predio



Krstac, Lovćen



Katuni, Kučka planina



Dobri do, Durmitor

**Stanje
tradicionalnih
poljoprivrednih
pejzaža**



Zapušteni maslinjaci na terasastim docima, Gornji Stoliv

Poljoprivredni pejzaž je u potpunosti uslovljen djelatnošću koja ga formira, kada zamre djelatnost, pejzaž se vraća u svoje prirodno stanje.

Zbog smanjenog obima poljoprivredne proizvodnje ili čak njenog potpunog zamiranja u nekim dijelovima Crne Gore, većina tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža su zarasli i postali šumsko zemljište.



Zapušteni terasasti doci, Gornji Morinj, Boka Kotorska

Takođe, snažan je i trend prenamjene i urbanizacije poljoprivrednih površina.

Postojeći trendovi razvoja i dalje prijete da degradiraju autentični pejzaž i unište njegove vrijednosti.



Dobrota, avio snimak, xxxx



Dobrota, ostaci terasastih dolaca u gornjim zonama naselja



Dobrota, urbanizacija gornje zone naselja u kojoj su se nalazili terasasti doci

Zamiranje djelatnosti ali i novi trendovi u poljoprivredi koji autohtone vrste zamjenjuju novima, kao i prekomjerna urbanizacija, dovode do ubrzane transformacije poljoprivrednih pejzaža odnosno do nestajanja dijela kulturnog pejzaža prije nego je i prepoznat kao kulturno dobro.



Dobrota



Van Zaraži

Aktivnosti na zaštiti i obnovi tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža

Radionica obnove suvozida u Gornjoj Lastvi

Polazište rada na pilot području Gornja Lastva, je bilo da treba sagledati stanje i iskustvo iz prošlosti i primjeniti ga, na njemu graditi buduću obnovu poljoprivrede. Aktivnosti koje su sprovedene




Beračice grožđa, prva polovina XX v.



Gornja Lastva, prva polovina XX v.

tokom projekta uključivale su:

- analizu dostupne građe, uključujući i istraživanja arhivske građe Istorijskog Arhiva u Kotoru
- analizu istorijskog kartografskog materijala,



UP revitalizacije ambijentalnih cjelina

prije svega Austrougarskih katastarskih planova iz 1838. godine, koja je omogućila prilično preciznu rekonstrukciju primarne namjene površina

- razgovor sa ljudima,



Ostaci terasastih dolaca




Sastanak sa vlasnicima zemlje

vlasnicima/nasljednicima imanja o prostorima na kojima se obrađivalo zemljишte, kulturama koje su se uzgajale. Na temelju sprovedenih istraživanja, došlo se do podataka koji omogućavaju rekonstrukciju nekadašnjih namjena obradivog zemljишta. Ova rekonstrukcija pejzaža može biti polazna osnova za obnavljanje poljoprivredne djelatnosti i njen budući razvoj.



Izvod iz katastarskog plana, 1838.



Analiza namjene površina na području katastarske opštine Gornja Lastva na osnovu Austrougarskog katastarskog plana iz 1838. godine



Rezultat pilot projekta - Analiza namjene površina



Zapuštenost, devastacija i gubitak tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža ne dovodi samo do gubitka važnog dijela kulturnog pejzaža već i do gubitka jednog od osnovnih resursa našeg prostora.

Očuvanjem, obnovom i održavanjem postojećih poljoprivrednih pejzaža utičemo na zaštitu važnog dijela kulturne baštine ali i na očuvanje izuzetno značajnog resursa za održivu poljoprivredu i održivi razvoj.

Preporuke za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori

Preporuke za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori

- Zakonodavni i institucionalni okvir
- Identifikacija i analiza poljoprivrednih pejzaža
- Modeli korištenja i upravljanja; pitanje vlasništva
- Ljudski resursi
- Podsticajne mjere
- Obrazovanje, podizanje nivoa javne svijesti, promocija
- Prostorno planiranje



Očuvanjem poljoprivrednih pejzaža poboljšava se kvalitet života zajednica i planete i rješavaju se ključna pitanja kao što su prilagođavanje klimatskim promjenama i rizicima. Poljoprivredni pejzaži su riznice znanja prošlih generacija koje, u svojoj naizgled jednostavnosti, čuvaju ključ koji će nam omogućiti da se suočimo sa budućim izazovima...

(<https://whc.unesco.org/en/review/69/>)

Crnica

Fotografija na zadnjoj korici: Čavari, Lovćen

Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME

Cilj projekta AGRISCAPE&ME je da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz zalaganje za obnovu, očuvanje i unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža kao dijela ukupnog kulturnog pejzaža.

Partneri:

EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj - Kotor
Kulturno zavičajno udruženje NAPREDAK Gornja Lastva
Maslinarsko društvo „Boka“ – Boka Kotorska

Saradnik: Mreža za ruralni razvoj Crne Gore

U partnerstvu sa: Fondacija Petrović Njegoš



Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije u okviru regionalnog projekta **„Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“**, koji realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine - IEP), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacionom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije. (*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)



www.agriscape.org
www.sasb-eu.org

